



Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 194/15

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 377

Mjesto i datum: Nikšić, 14.12.2015.godine

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA
NABAVKU RADOVA**

Isporuka opreme i izvođenje instalacija rasvjete duž cjevovoda

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

| | |
|---|----|
| POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE | 3 |
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA..... | 7 |
| IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU | 17 |
| IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA | 18 |
| IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA | 19 |
| METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA..... | 20 |
| OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ..... | 21 |
| NASLOVNA STRANA PONUDE..... | 22 |
| PODACI O PONUDI I PONUĐAČU..... | 23 |
| FINANSIJSKI DIO PONUDE | 29 |
| IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA | 42 |
| DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA..... | 43 |
| DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI | 44 |
| DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI..... | 45 |
| NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI | 51 |
| UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE | 57 |
| SADRŽAJ PONUDE..... | 62 |
| OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA..... | 63 |
| UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU | 64 |

**POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU
JAVNE NABAVKE**

I Podaci o naručiocu

| | |
|--|--|
| Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić | Lice/a za davanje informacija: Mirko Dedović |
| Adresa: Vuka Karadžića br. 2 | Poštanski broj: 81 400 |
| Sjedište: Nikšić | PIB (Matični broj): 02002230 |
| Telefon: 020 404 942 | Faks: 020 404 929 |
| E-mail adresa: mirko.dedovic@epcg.com | Internet stranica (web): www.epcg.com |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

Radovi

b) Opis predmeta javne nabavke

Nabavka radova za potrebe HE „Perućica” - Isporuka opreme i izvođenje instalacija rasvjete duž cjevovoda, stavka 377 iz Plana javnih nabavki Elektroprivrede Crne Gore br: 10-00-61031/2 od 17.01.2015. godine.

c) CPV – Jedinствени rječnik javnih nabavki

50000000-5 Usluge popravke i održavanja.

IV Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključuje se okvirni sporazum:

ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om **160.000,26 €**

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

ne

VII Uslovi za učesće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Naručilac se obratio Inženjerskoj komori Crne Gore sa Zahtjevom br. 20-00-2568 od 04.12.2015. godine, koji organ se aktima broj: 01-5253/3 od 09.12.2015. godine izjasnio da su ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze tj. licence:

Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licencu za:

- *Izvođenje geodetskih radova;*
- *Izvođenje elektro-instalacija jake struje;*

Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za:

- *Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova;*
- *Rukovođenje izvođenjem elektro-instalacija jake struje;*

Ponuđač prilaže uz ponudu potvrdu da je zaposleni inženjer ujedno i član Inženjerske komore.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

- Nije potrebno.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza, i to:

liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije do pet godina, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja;

izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

izjave o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i broju rukovodećih lica u posljednje tri godine;

izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;

izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VIII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

da

Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

X Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 120 dana od dana zaključivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je HE Perućica.

XI Jezik ponude:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 09.00 do 15.00 sati, zaključno sa danom 27.01.2016. godine do 11.00 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Vuka Karadžića br. 2, Nikšić.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Vuka Karadžića br. 2, Nikšić.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 27.01.2016. godine u 12.00 sati, u prostorijama Naručioca na adresi Vuka Karadžića br. 2, Nikšić.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijet će se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: u roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture za izvršene radove;

Način plaćanja je: virmanski.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja dužim 30 dana od važenja ugovora.

garanciju banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti do isteka garantnog roka.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA
JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

Isporuka opreme i izvođenje instalacija rasvjete duž cjevovoda

| R.B. | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
|------|--|----------------|----------|
| | a) Građevinski radovi | | |
| 1. | Pripremno-završni paušalno | paušal. | |
| 2. | Obilježavanje trasa I stubnih mjesta na cjevovodu. Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu voda, dužine m 1057.00 | m | 1057.00 |
| 3. | Obilježavanje trasa regala I nosača regala, lokacija tabli I svetiljki u tunelu. Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu voda, dužine m 528.00 | m | 528.00 |
| 4. | Sječenje grmlja, stabala i ostalog rastinja s vađenjem panjeva, unutar radnog pojasa na trasi u širini od 2 m. Obračun po 1 m ² , sve komplet. m ² 991.20 | m ² | 991.20 |
| 5. | Ručni iskop rova, bez korišćenja eksploziva, za polaganje kablova. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu i tehničkim uslovima. Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani material odbaciti min. 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Obračun po 1m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku, u zemljištu prosječno VI i VII kategorije;; 905x0,8x0,4x1 m ³ 289.60 | m ³ | 289.60 |
| 6. | Ručni iskop, bez korišćenja eksploziva, temelja stubova. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu i tehničkim uslovima. Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani material odbaciti min. 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Obračun po 1m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku, u zemljištu prosječno VI kategorije: 31x0,8x0,8x1 m ³ 19.84 | m ³ | 19.84 |
| 7. | Isporuka materijala i izrada betonskih temelja za stubove instalacije osvetljenja. Temelji su dimenzija kako je to dato nacrtom u prilogu projekta i izrađuju se od betona MB 20. Pri izradi temelja, ugraditi u temelje po dvije ili tri juvidur cijevi, f 70 mm, l = 0,8 m, za prolaz kabla u stub i iz stuba (stavka obuhvata i nabavku juvidur cijevi). Cijevi se postavljaju pod uglom, od nivoa kabla u rovu do centra temelja, odnosno do centralnog otvora temeljne ploče stuba, a po pravcu napojnog voda. Pri izradi temelja, kroz temelj provući pocinkovanu čeličnu traku, Fe/Zn 25 x 4 mm (l = 2,0 m), za vezu stuba sa uzemljenjem. Pri izradi temelja, ugraditi ankere stuba, pomoću šablona za njihovo centrisanje, dobijenog od proizvođača stuba. Gornja kota ploče | m ³ | 19.84 |

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------|---------|
| | temelja stuba treba da je 5 cm ispod kote trotoara. Pod stavkom se podrazumijeva po izradi trotoara premezivanje ploče i anker šarafa bitumenskom masom i ravnanje betonom do kote trotoara Ukupno za nabavku materijala, transport i rad, računato po m ³ ugrađenog betona: 31x0,8x0,8x1 m ³ 19.84 | | |
| 8. | Nabavka, transport konjima i izrada posteljice kabla od sitnog pijeska ili sitnozrnaste zemlje, granulacije do 4mm. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m ³ posteljice: 905x0,4x0,2 m ³ 72.40 | m ³ | 72.40 |
| 9. | Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti Sz od najmanje 95% u odnosu na standardni postupak po Proctoru. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracijske ploče maksimalne radne težine 5,0kN. Ukupno za rad,sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge,računato po m ³ iskopa : 905x0,4x0,6 m ³ 217.20 | m ³ | 217.20 |
| b) Elektromontažni radovi | | | |
| 1. | Nabavka, Isporuka i montaža kablovskih regala sa poklopcem, od perforiranog čeličnog lima naknadno toplo pocinkovanog, za polaganje kablova duž tunela. Regali se fiksiraju na 80 cm od tjemena tunela. Konzole za nošenje kablovskih polica postavljaju se na međusobnom rastojanju od 2m. Pozicija obuhvata nosač kablova za srednja opterećenja MKS 315, debljine 1, visine bočne strane 35mm, konzole nosača AW30/16, čeonom varijabilnom pločom KU5 V, učvršćenu anker vijcima FAZII 10/10GS,odstojnikom DSK 45, vijcima sa šestougaonom glavom SKS 10x80, , US5/30 nosačem, montažnim pločama MP,torban šrafove, matice, ravne i zvjezdaste podloške i sav potreban materijal za nastavak i za izvođenje izjednačenja potencijala regala. Oštećena mesta na regalima pri montaži zaštititi od korozije. Komplet po metru dužnom regala, tipa MKS 315 150 X 35 mm, proizvod OBO Betterman ili ekvivalentan, m 528.00 | m | 528.00 |
| 2. | Isporuka i polaganje u kablovskom rovu fleksibilnih dvoslojnih plastičnih cijevi, spoljnja površina rebrasta unutrašnja glatka, za teška mehanička opterećenja od polietilena žute boje, unutrašnjeg prečnika 51 mm, spoljašnjeg 63 mm, otporne na udarce i vanjske uticaje. Ukupno za materijal i rad a plaća se po dužnom metru položene cijevi tipa: Novotub, 63/51 mm, proizvod Replast corrugati SRL ili ekvivalent met 1021.00 | m | 1021.00 |
| 3. | Isporuka i polaganje napojnog kabla cjevovoda u pripremljeni | m | 1091 |

| | | | |
|-----|--|-----|--------|
| | <p>kablovski rov i temelje stubova. Stavka obuhvata, razvlačenje kabla, izradom toploskupljajućih kablovskih završnica sa povezivanjem na polje javne rasvjete u napojnoj tački i povezivanje na priključnim pločama stubova.</p> <p>Prilikom prikopčavanja kablova na priključne ploče potrebno voditi računa o ravnomjernom opterećenja na sve tri faze, kako je to označeno na planu u prilogu.</p> <p>Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom dužnom metru kabla (prije nabavke kabla provjeriti dužinu nakon obelježavanja trase kabla i stubnih mjesta instalacije javnog osvjetljenja) a plaća se po dužnom metru položenog kabla tipa: PP00 4x16 mm², 0,6/1kV met 1091.00</p> | | |
| 4. | <p>Isto kao pod 3. isporuka i nabavka samonosivog vazdušnog voda sa sajlom 19x0,8 mm. Pod stavkom se podrazumijeva I montaža na postojećim nosačima na spojevima cijevi, postavljanjem stege sajla nosač I uvođenje u stub na priključne ormare</p> <p>Ukupno za materijal i rad a plaća se po dužnom metru položenog kabla tipa: PP/0 4x16 mm², 0,6/1kV met 152.00</p> | m | 152 |
| 5. | <p>Isto kao pod 3. samo napojnog kabla za vezu između razvodnih ormara tunela</p> <p>PP00 5x25 mm², 0,6/1kV met 616.50</p> | m | 616.50 |
| 6. | <p>Isto kao pod 3. samo kabla za povezivanje ormara na stacionaži T7 I T8 radi mogućnosti upravljanja rasvjetom tunela sa obadvije strane</p> <p>PP00-Y 3x2,5 mm², 0,6/1kV met 748.00</p> | m | 748.00 |
| 7. | <p>Isto kao pod 3. samo kabla za povezivanje svetiljki 2x36 kroz tunnel sistemom ulaz izlaz</p> <p>PP00-Y 3x2,5 mm², 0,6/1kV met</p> | m | 720.00 |
| 8. | <p>Isto kao pod 3. samo kabla za povezivanje svetiljki R27 sa RO10 kablom tipa PP00 3x4 mm², met 100.00</p> | m | 100.00 |
| 9. | <p>Povezivanje provodnikom PE 16 mm², sabirnicu za uzemljenje u razvodnim tablama tunela sa metalnom konstrukcijom cjevovoda I izvođenje uzemljenja stubova na stubnim mjestima od S3-S8 povezivanjem metalne konstrukcije cjevovoda sa konstrukcijom stuba.</p> <p>Ukupno za materijal I rad a plaća se po dužnom metro položenog kabla met 200.00</p> | m | 200.00 |
| 10. | <p>Nabavka i montaža obujmica od prohrom trake ekvivalenta tipu 4710013 proizvod Feman (sa žabicom 471 0213) za fiskiranje kabla PP/0 za stubu. Komplet zanabavku i rad: kom 20</p> | kom | 20 |
| 11. | <p>Nabavka i montaža obujmica na svaka 0,4 m, a ulaznom portalu T8, izlaznom T7, za kablove spoljnje rasvjete, osvjetljenja tunela I upravljanja osvjetljenjem tunela.</p> <p>Komplet za nabavku i rad a plaća se po ugrađenoj obujmici: kom 105</p> | kom | 105 |
| 12. | <p>Isporuka i polaganje "gal"- štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara,</p> | kom | 995.50 |

| | | | |
|-----|---|-----|--------|
| | <p>potpuno prekrivajući položeni kabal a polažu se nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (l = 1,0 m):kom 995.50</p> | | |
| 13. | <p>Isporuka i polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka treba da je crvene boje od mekanog polivinilhlorida i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju, na dubini od dvadesetak santimetara (prije nanošenja posljednjeg sloja iskopa). Ukoliko se u istom rovu polaže više od jednog kabla iznad svakog kabla je potrebno postaviti pojedinačno pozor traku. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene trake:m 905.00</p> | m | 905.00 |
| 14. | <p>Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka se u rovu polaže nasatice. U rovove se polaže jedna traka, zajednička za komplet instalaciju. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metro dužnom položene Fe/Zn trake (sa potrebnim brojem ukrasnih komada i ostalog sitnog materijala) .kg 736.92</p> | kg | 736.92 |
| 15. | <p>Nabavka spoljašnji i unutrašnji transport i ugradnja čeličnih preklopivih osmougaonih stubova, čelika prema S235JR/EN 10025(St 37-2/DIN 17100), debljine min 4mm, osmougaonog poprečnog presjeka, zaštićen toplo pocinkovanog spolja i iznutra nanosom cinka, u skladu sa JUS EN ISO 1461. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko zavarene temeljne ploče (na dnu stuba), koja može biti ispupčena ili ravna ali mora da omogući efikasno odvođenje vode i ankera (sa maticama), ugrađenih u temelj pri njegovoj izradi. U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem i antivandal bravom, najmanjeg stepena zaštite IP 44, unutar kojeg treba da je ugrađen nosač za priključnu ploču kao i sa zavrtanj sa maticom za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stubove, proizvođač treba da isporuči i šablone za centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra od 90 daN/m². Prilikom montaže stuba potrebno je provjeriti vertikalnost stuba iz dva upravna pravca. Temeljna ploča stuba je 400x400x12, sa prečnikom otvora za anker M24 i rasporedom otvora ankera 280x280 Ukupno računato po ugrađenom preklopivom stubu tip AKM800T, proizvođača Zincometal, ili ekvivalentan visine 8m. kom 31</p> | kom | 31 |
| 16. | <p>Isto kao pod 15, samo preklopivih stubova, na stubnim mjestima S4-S8 sa podnožnom pločom dimenzija 500x500x12 l sa rasporedom otvora ankera 350 x350mm kom 4</p> | kom | 4 |
| 17. | <p>Nabavka i transport do gradilišta fabričkog pocinčane konzole za montažu stuba na betonskim platnima konstrukcije, prema nacrtu u prilogu dokumentacije označene sa K</p> | kom | 4 |

| | | | |
|-----|--|-----|--------|
| | Ukupno za materijal:kom 4 | | |
| 18. | Ugradnja konzola na betonskim platnima, prema nacrtu u prilogu projekta. Pod stavkom se podrazumijeva bušenje otvora za ankere M24, punjenje otvora epoksidnom smolom, očvršćivačem i puniocem od kvarcnog pijeska, zatim montaža konzole, njeno dovođenje geodetski u horizontalan položaj a plaća se po ugrađenoj konzoli. kom 4 | kom | 4 |
| 19. | Isporuka i ugradnja priključnog ormarića na nosaču u stubu. Priključni ormarić je urađen u skladu sa IEC 60439-1, a sadrži izolovane stezaljke za direktno priključenje (bez papučica, omči i sl.) do tri provodnika presjeka do 35 mm ² sa donje strane i jednog provodnika presjeka 1.5-10 mm ² sa gornje strane. Stezaljke su u bojama koje obilježavaju fazne, nulte i zaštitne provodnike. Za zaštitu svetiljke u ploči ugrađena je kombinacija minijaturnih nosača osigurača sa cilindričnim topljivim uloškom DII 1 (E27) do 25A. Ukupno za nabavku i ugradnju računato po ugrađenoj priključnom ormariću ekvivalentnom tipu EKM- 1281, proizvod Raychem, kom 35.00 | kom | 35 |
| 20. | Isporuka i ugradnja provodnika za vezu svetiljke i priključne ploče sa izradom strujnih veza a plaća se po m1 ugrađenog provodnika tipa: PP00-Y 3x2,5 mm ² , 0,6/1kV met 333 | m | 333.00 |
| 21. | Isporuka i ugradnja Sapa cijevi za mehaničku zaštitu kablova od terena do uvida u stub. Ukupno za materijal i rad a plaća se po dužnom metru cijevi prečnika Ø32 mm met 99.00 | m | 99.00 |
| 22. | Isporuka i ugradnja svetiljke za osvjjetljenje cjevovoda sa LED izvorom svjetlosti izrađene od livene aluminijumske legure, opremljene predspojnim uređajima . U svetiljci se nalazi zaptiveni optički blok (IP 66 Sealsafe®), koji se sastoji od elektropoliranog i anodno zaštićenog ogledala od aluminijumskog lima visoke čistoće i protektora od termički i mehanički ojačanog stakla. Reflektujuće krilo, čiji oblik određuje vrstu svetlosne raspodele, izrađeno je od aluminijumskog lima obojenog u bijelu boju. U svetiljci je montira LED izvor sa 32 LED dide, neutralno bijele boje (4100K), nominalnog fluksa (lm 5500) snage 53W. Svetiljka se montira na stub visine 8m. Ukupno za nabavku, transpot i rad, računato po ugrađenoj svjetiljci na pozicijama S1-S33 kao i R26 i R27, tipa: IPSO 32 LEDS 500MA NW GLASS STANDARD FLAT SMOOTH, STEEL LUM, proizvod Schreder Group GIE ("Minel-Schreder" - Beograd), ili ekvivalentan kom 35.00 | kom | 35.00 |
| 23. | Isporuka i ugradnja projektora na stubnim mjestima označenim sa R6 i R7 za osvjjetljenje cjevovoda sa LED izvorom svjetlosti, na dionici od R26 do R27 izrađene od livene aluminijumske legure, opremljene predspojnim uređajima . U svetiljci se nalazi zaptiveni optički blok (IP 66 Sealsafe®), koji se sastoji od elektropoliranog i anodno zaštićenog ogledala od aluminijumskog lima visoke čistoće i protektora od termički i mehanički ojačanog stakla. Reflektujuće krilo, čiji oblik određuje vrstu svetlosne raspodele, izrađeno je od aluminijumskog lima | kom | 2 |

| | | | |
|-----|--|-----|------|
| | <p>obojenog u bijelu boju. U svjetiljici se montira LED izvor sa 64 LED diode, neutralno bijele boje (4100K), nominalnog fluksa (lm 11000) snage 106W.</p> <p>Reflektor se montira na stub visine 8m.</p> <p>Ukupno za nabavku, transpot i rad, računato po ugrađenom reflektoru, tipa: NEOS 3 LEDS 500MA 64, proizvod Schreder Group GIE ("Minel-Schreder" - Beograd). Ili ekvivalentnog kom 2.00</p> | | |
| 24. | <p>Nabavka isporuka i montaža, nadgradnih vodonepropusni fluorescentnih svjetiljki IP 65, sa dva svjetlosna izvora T8, 36 W karakteristike 4000K , Ra 85,G13, prema planu el. instalacije. Podrazumijeva se kompletna svjetiljka sa sijalicom, elektronskom prigušnicom i opremom za rad, a plaća po ugrađenoj svjetiljci ekvivalentnoj tipu RCS236/1/IP65, kom 132.00</p> | kom | 132 |
| 25. | <p>Nabavka materijela I povezivanje postoejećeg ormara RO_3 sa novoprojektovanim ormarom NKO_1, kablom tipa PP00 5x25 mm2. Ukupno za materijal I rad a plaća se po dužnom metru položenog kabla met 4.00</p> | m | 4 |
| 26. | <p>Nabavka i ugradnja razvodnog ormara, NRO-1 koji se montira na stacionaži T8, urađenog od ojačanog poliestera slijedećih karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nezapaljiv, - nehidroskopan, - otporan na mehanička oštećenja IK 10, - otporan na hemijska dejstva atmosferskih agenasa, - stepen zaštite IP 65 - montažna ploča je od izolacionog materijala - Predvidjeti slobodan prostor za od 10% <p>Ormar je tipa GW 46003 proizvodnje Gewiss ili ekvivalentan, dimenzija 405x500x200, komplet sa sledećom opremom :</p> <p>3-polni niskonaponski rastavljač, sa sigurnim odvajanjem glavnih kontakata, električnih karakteristika prema IEC 60947-1, za montažu na DIN šinu, nazivnog napona U=380-415V, tipa; INTERPACT INS 100A/3P, 20 kA, 5500A/1sek, proizvod Schneider ili ekvivalent kom 1</p> <p>3-polni osigurač rastavljač, prema IEC 60947-5-1, za ručno upravljanje strujnim kolima pod opterećenjem, sa nožastim uloškom DIN (NH), za vertikalnu montažu na DIN šinu, tipa: ISFT 100 3P, DIN (NH000), proizvod Schneider ili ekvivalentan kom 1</p> <p>Odvodnici za zaštitu od prenapona uslijed atmosferskog pražnjenja i sklopnih prenapona tipa 2 (klasa C) prema EN 61643-11 (VDE 0675 dio 6-11) , LPZ 1 - LPZ 2, za system napajanja TN-C, impulsne struje 60kA (8/20us), nivoa zaštite < 1,3kV, nazivnog napona 280 V, tipa V 20-C/3- 280 proizvod OBO Betterman, ili ekvivalentan: kom 1</p> <p>dvopoziciona izborni prekidač 0-1, prema IEC 60669-1 i IEC 60947-5-1, za ručno upravljanje strujnim kolima, montaža na DIN šinu, nazivnog napona 230 V, nazivne struje 20 A, tipa iSSW 1CO, ASE18070, proizvod Schneider ili ekvivalentan, kom 1</p> <p>3-polni kompaktni prekidač snage niskog napona sa</p> | kom | 1.00 |

| | | | |
|-----|---|-----|------|
| | <p>diferencijalnom zaštitnom jedinicom podesivog vremena reagovanja, prekidne moći 25kA po IEC 60947-2, nazivne struje I=100A, sa termomagnetnom zaštitnom jedinicom podesive prekostrujne zaštite u opsegu 0,7 - 1In, fiksne kratkospojne zaštite, tipa: 3P3D TM40D VIGI MH NSX100B, proizvod Schneider iliekvivalentan, kom 2</p> <p>3-polni kontaktor (AC3) za ugradnju na DIN 35 mm šinu, nazivne struje I=65A, upravljačkog napona 230,,240V AC, tipa D TeSys kontaktoru LC1K65P7, 65A 3P 1N/O+1N/C, 230V 50/60HZ, proizvod Schneider ili ekvivalentan, kom 2</p> <p>grebenasti rotacioni rastavljač, za montažu na vrata ormara, stepena zaštite IP 65, sa ručicom sa mogućnošću zaključavanja, dvopoložajni, 1 -2 prema standardima IEC 947-4-1, nazivne struje 12 A, kom 1</p> <p>Uklonni sat sa dva kanala, sa automatskom promjenom vremena ljeto zima, sa ciklusom 60 min., 24 h, 7 d, 7 d + datum, kom 1</p> <p>3-polni minijaturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=16A, sličan tipu iC60H 3P 16A C, A9F83116 ili MCB -C/16A, kom 1</p> <p>1-polni minijaturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=16A, sličan tipu iC60H 1P 16A C, A9F83116 ili MCB -C/16A, kom 2</p> <p>1-polni minijaturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja B, nazivne struje I=6A, tipa iC60H 1P 6A B, A9F8306 ili MCB -B/6A, proizvod Schneider ili ekvivalentan, kom 3</p> <p>1-polni minijaturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja B, nazivne struje I=10A, tipa iC60H 1P 10A B, A9F83110 ili MCB -B/10A, proizvod Schneider ili ekvivalentan, kom 2</p> <p>Signalna svetiljka, 22mm, sa zaštitnom LED sijalicom za 220VAC, zelena tip XVLA... "Telemecanique", ili ekvivalent kom 3</p> <p>Ukupno pod 26: kom 1.00</p> | | |
| 27. | <p>Isto kao pod 26. samo razvodnog ormara, NRO-2 koji se montira na stacionaži T7, u sa sledećom opremom : dvopoziciona izborni prekidač 0-1, prema IEC 60669-1 i IEC 60947-5-1, za ručno upravljanje strujnim kolima, montaža na DIN šinu, nazivnog napona 230 V, nazivne struje 20 A, tipa iSSW 1CO, ASE18070, proizvod Schneider ili ekvivalentan, kom 1</p> <p>3-polni kontaktor (AC3) za ugradnju na DIN 35 mm šinu, nazivne struje I=25A, upravljačkog napona 230,,240V AC, sličan tipu modelu D TeSys kontaktoru LC1K25P7, 25A 3P 1N/O+1N/C, 230V 50/60HZ kom 1</p> | kom | 1.00 |

| | | | |
|-----|--|-----|------|
| | <p>grebenasti rotacioni rastavljač, za montažu na vrata ormara, stepena zaštite IP 65, sa ručicom sa mogućnošću zaključavanja, dvopoložajni, 1 -2 prema standardima IEC 947-4-1, nazivne struje 12 A kom 1</p> <p>Uklopni sat sa dva kanala, sa automatskom promjenom vremena ljeto zima, sa ciklusom 60 min., 24 h, 7 d, 7 d + datum, kom 1</p> <p>3-polni minijturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=16A, sličan tipu iC60H 3P 16A C, A9F83116 ili MCB -C/16A, kom 1</p> <p>1-polni minijturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=16A, sličan tipu iC60H 1P 16A C, A9F83116 ili MCB -C/16A ,kom 2</p> <p>1-polni minijturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja B, nazivne struje I=10A, tipa iC60H 1P 10A B, A9F83110 ili MCB -B/10A, proizvod Schneider ili ekvivalentan, kom 2</p> <p>Ukupno pod 27: kom 1.00</p> | | |
| 28. | <p>Isporuka formiranje polja javne rasvjete za upravljanjem osvjetljenjem u postojećoj trafostanici 1x250 kVA, kom 1</p> <p>3-polni kompaktni prekidač snage niskog napona, bez zaštitne jedinice, prekidne moći 25kA po IEC 60947-2, nazivne struje I=100A, tipu 3P NSX100B proizvođača Schneider ili ekvivalent, kom 1</p> <p>Termomagnetna zaštita jedinica, za NSX100 kompakt prekidač, fiksne kratkospojne zaštite i podesive prekostrujne zaštite u opsegu 0,7 - 1 In, slična tipu: 3P3D TM40D proizvođača Schneider ili ekvivalent, kom 1</p> <p>3-polni kontaktor (AC3) za ugradnju na DIN 35 mm šinu, nazivne struje I=65A, upravljačkog napona 230,,240V AC, tipa D TeSys kontaktoru LC1K65P7, 65A 3P 1N/O+1N/C, 230V 50/60HZ proizvođača Schneider ili ekvivalent, kom 2</p> <p>Uklopni sat sa dva kanala, sa automatskom promjenom vremena ljeto zima, sa ciklusom 60 min., 24 h, 7 d, 7 d + datum, kom 1</p> <p>dvopoziciona izborni prekidač 0-1, prema IEC 60669-1 i IEC 60947-5-1, za ručno upravljanje strujnim kolima, montaža na DIN šinu, nazivnog napona 230 V, nazivne struje 20 A, tipa iSSW, 1CO, ASE18070, proizvođača Schneider iliekvivalent, kom 1</p> <p>1-polni minijturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja B, nazivne struje I=10A, tip iC60H 1P 10A B, A9F83110 ili MCB -B/10A proizvođača Schneider ili ekvivalen kom 1</p> <p>Ukupno pod 28: kom 1.00</p> | kom | 1.00 |

| | | | |
|-----|--|--------|------|
| 29. | Isporuka i ugradnja oznaka trase kabla. Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, početak i kraj kablovica, eventualna mjesta približavanja, paralelnog vođenja ili ukrštanja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama, kao i na svim onim mjestima gde nadzorni organ smatra da je potrebno (predmjer je rađen na osnovu pretpostavljenog broja oznaka i podliježe izmjeni). Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, ugrađenoj na betonskoj kocki. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci: kom 15.00 | kom | 15 |
| 30. | Sitni nespecificirani montažni materijal (obujmice, tiple sa šarafima...) paušal | paušal | |
| 31. | Snimanje tačnog položaja napojnog kabla i stubnih mjesta i izrada katastarske situacije: kom 1.00 | kom | 1.00 |
| 32. | Isporuka i dostavljanje Investitoru neophodne reserve opreme specificirne stavkom: stavka 22. kom 5.00 stavka 23. kom 1.00 stavka 24. kom 10.00 | ukupno | |
| 33. | Troškovi Ispitivanje izvedenih građevinskih i elektromontažnih radova, obezbeđivanje sertifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira. mjerjenje otpora uzemljenja, itd pauš | paušal | |
| 34. | Izrada projekta održavanja koji treba da definiše stvarno izvedeno stanje, sa prospektima ugrađene opreme sa svim podacima za nabavku rezervnih djelova za održavanje kao i sa atestima ugrađene opreme pauš | paušal | |

Napomena:

Ponuđač je u obavezi da za vrijeme trajanja poziva za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, izvrši obilazak lokacija na kojima će se vršiti predmetni radovi, radi realnije slike stanja na terenu.

Ponuđač je u obavezi da uz ponudu priloži potvrdu o izvršenoj posjeti koju će dobiti od Naručioca prilikom obilaska terena. O terminu posjete, ponuđač će informisati kontakt osobu Naručioca najmanje 3 (tri) dana unaprijed. Kontakt osoba u HE "Perućica" je Perović Zoran (mob. tel. +38267668065); e-mail: zoran.perovic@epcg.com.

Osvjetljenje cjevovoda treba da se u potpunosti uradi na osnovu Glavnog projekta Osvjetljenje cjevovoda HE "Perućica" bez izmjena i dodatnih radova. CD sa projektom dokumentacijom biće predat zainteresovanim ponuđačima prilikom obilaska.

Tokom izvođenja radova ne smije se oštetiti AKZ cjevovoda, a ukoliko se desi Izvođač je u obavezi da sanira oštećenja po tehnologiji koju će dati Naručilac.

Ukoliko ponuđač nudi ekvivalent neophodno je dostaviti dokumentaciju iz koje komisija može zaključiti da navedena oprema odgovara opremi definisanoj glavnim projektom:

- Uvjerenje o kvalitetu – sertifikat;
- Atest o kontroli debljine nanosa cinka kao i dimenzije kada za pocinkovanje;

- Tehničke podatke (kataloška oznaka, dimenzije, završetak stuba, nosač PPR ploče, otvor na stubu, zatvaranje poklopca, uzemljenje, anker ploča, crtež ankera, dimenzije itd);
- Tehničke podatke (kataloške oznake i dimenzije) nosača reflektora;
- Tehničke podatke (kataloške oznake i dimenzije) reflektora;
- Tehničke podatke (kataloške oznake i dimenzije) rasvjetnih tijela.

Tokom transporta i montaže stubova za rasvjetu nije dozvoljeno oštećenje nanosa cinka a u slučaju oštećenja nije dozvoljena njihova montaža.

Konzole za montažu stubova na betonskim platnama konstrukcije moraju biti fabrički pocinčane sa atestom o kontroli debljine nanosa cinka.

Garancija na toplopocinčane stubove treba da bude 10 godina.

Garancija za građevinske i elektromontažne radove treba da bude 3 godine od prijema izvedenih radova.

Radovi se izvode u redovnom radnom vremenu od 7 do 15h, subota, nedelja i praznici su neradni dani.

Svu pripremu radova, mehanizaciju, radnu snagu, HTZ opremu, sredstva zaštite na radu, alat, ispitnu opremu, smještaj, ishrana radnika i slično obezbjeđuje Izvođač.

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE
PREMA IZABRANOM PONUĐAČU¹**

Elektroprivreda Crne Gore AD

Broj: 20-00-2569/1

Nikšić: 06.07.2015. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14) Izvršni direktor, Stefano Pastori, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede Crne Gore AD, daje

I z j a v u

da će Elektroprivreda Crne Gore AD, shodno Planu javnih nabavki broj 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršni direktor,

Stefano Pastori

s.r.

¹ Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA
KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU
SUKOBA INTERESA ²**

Elektroprivreda Crne Gore AD

Broj: 20-00-2569

Nikšić: 06.07.2015. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine za nabavku radova za potrebe He Perućica - Isporuca opreme i izvođenje instalacija rasvjete duž cjevovoda, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Stefano Pastori
s.r.

Službenik za javne nabavke Radovan Radovjević
s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Marija Janjušević
s.r.

² Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE
PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE)
O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA³**

Elektroprivreda Crne Gore AD

Broj: 20-00-2570

Nikšić: 06.07.2015. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine za nabavku radova za potrebe He Perućica - Isporuca opreme i izvođenje instalacija rasvjete duž cjevovoda, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Mirko Dedović, dipl.pravnik
s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Slobodan Arsović dipl.ecc.
s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Marko Osmajić, dipl.građ.ing.
s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Zoran Perović, dipl.maš.ing.
s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Raičević Milorad, dipl.el.ing.
s.r.

³ Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način: najniža ponuđena cijena=maksimalan broj bodova.

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda. Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema navedenoj formuli.

Broj bodova:
$$\frac{\text{najniža ponuđena cijena} \times 100}{\text{ponuđena cijena}}$$

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

**po Tenderskoj dokumentaciji broj 194/15 od 14.12.2015. godine
za nabavku radova za potrebe HE Perućica - Isporuka opreme i
izvođenje instalacija rasvjete duž cjevovoda.**

ZA

Predmet nabavke u cjelosti

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| | |
|---|----------------------------------|
| Naziv i sjedište ponuđača | |
| PIB ⁴ | |
| Broj računa i naziv banke ponuđača | |
| Adresa | |
| Telefon | |
| Fax | |
| E-mail | |
| Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | <i>(Ime, prezime i funkcija)</i> |
| | <i>(Potpis)</i> |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija | |

⁴ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude⁵

| | |
|--|--|
| Naziv podugovarača /podizvođača | |
| PIB ⁶ | |
| Ovlašćeno lice | |
| Adresa | |
| Telefon | |
| Fax | |
| E-mail | |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču | |
| Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču | |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija | |

⁵ Tabelu "Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude" popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

⁶ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude⁷

| | |
|---|------------------------|
| Naziv podnosioca zajedničke ponude | |
| Adresa | |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacрта ugovora o javnoj nabavci i nacрта okvirnog sporazuma | <i>(Ime i prezime)</i> |
| | <i>(Potpis)</i> |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora | |
| | |
| | |
| | |

⁷ Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponuđač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| | |
|---|----------------------------------|
| Naziv nosioca zajedničke ponude | |
| PIB ⁸ | |
| Broj računa i naziv banke ponuđača | |
| Adresa | |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | <i>(Ime, prezime i funkcija)</i> |
| | <i>(Potpis)</i> |
| Telefon | |
| Fax | |
| E-mail | |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija | |

⁸ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o članu zajedničke ponude⁹:

| | |
|---|----------------------------------|
| Naziv člana zajedničke ponude | |
| PIB ¹⁰ | |
| Broj računa i naziv banke ponuđača | |
| Adresa | |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | <i>(Ime, prezime i funkcija)</i> |
| | <i>(Potpis)</i> |
| Telefon | |
| Fax | |
| E-mail | |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija | |

⁹ Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

¹⁰ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude¹¹

| | |
|--|--|
| Naziv podugovarača /podizvođača | |
| PIB ¹² | |
| Ovlašćeno lice | |
| Adresa | |
| Telefon | |
| Fax | |
| E-mail | |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču | |
| Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču | |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija | |

¹¹ Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

¹² Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

FINANSIJSKI DIO PONUDE

| R.b. | Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupan Iznos bez PDV-a | PDV 19% | Ukupan iznos sa PDV-om |
|------|---|----------------|----------|----------------------------|------------------------|---------|------------------------|
| | A Građevinski radovi | | | | | | |
| 1. | Pripremno-završni paušalno | paušal. | | | | | |
| 2. | Obilježavanje trasa I stubnih mjesta na cjevovodu. Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu voda, dužine m 1057.00 | m | 1057.00 | | | | |
| 3. | Obilježavanje trasa regala I nosača regala, lokacija tabli I svjetiljki u tunelu. Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu voda, dužine m 528.00 | m | 528.00 | | | | |
| 4. | Sječenje grmlja, stabala i ostalog rastinja s vađenjem panjeva, unutar radnog pojasa na trasi u širini od 2 m. Obračun po 1 m ² , sve komplet. m ² 991.20 | m ² | 991.20 | | | | |
| 5. | Ručni iskop rova, bez korišćenja eksploziva, za polaganje kablova. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu i tehničkim uslovima. Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani material odbaciti min. 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Obračun po 1m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku, u zemljištu prosječno VI i VII kategorije;; 905x0,8x0,4x1 m ³ 289.60 | m ³ | 289.60 | | | | |
| 6. | Ručni iskop, bez korišćenja eksploziva, temelja stubova. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu i tehničkim uslovima. Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani material odbaciti min. 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Obračun po 1m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku, u zemljištu prosječno VI kategorije: 31x0,8x0,8x1 m ³ 19.84 | m ³ | 19.84 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|--|----------------|--------|--|--|--|--|
| 7. | <p>Isporuka materijala i izrada betonskih temelja za stubove instalacije osvetljenja. Temelji su dimenzija kako je to dato nacrtom u prilogu projekta i izrađuju se od betona MB 20. Pri izradi temelja, ugraditi u temelje po dvije ili tri juvidur cijevi, f 70 mm, l = 0,8 m, za prolaz kabla u stub i iz stuba (stavka obuhvata i nabavku juvidur cijevi). Cijevi se postavljaju pod uglom, od nivoa kabla u rovu do centra temelja, odnosno do centralnog otvora temeljne ploče stuba, a po pravcu napojnog voda. Pri izradi temelja, kroz temelj provući pocinkovanu čeličnu traku, Fe/Zn 25 x 4 mm (l = 2,0 m), za vezu stuba sa uzemljenjem.</p> <p>Pri izradi temelja, ugraditi ankere stuba, pomoću šablona za njihovo centrisanje, dobijenog od proizvođača stuba. Gornja kota ploče temelja stuba treba da je 5 cm ispod kote trotoara. Pod stavkom se podrazumijeva po izradi trotoara premezivanje ploče i anker šarafa bitumenskom masom i ravnanje betonom do kote trotoara</p> <p>Ukupno za nabavku materijala, transport i rad, računato po m³ ugrađenog betona: 31x0,8x0,8x1 m³ 19.84</p> | m ³ | 19.84 | | | | |
| 8. | <p>Nabavka, transport konjima i izrada posteljice kabla od sitnog pijeska ili sitnozrnaste zemlje, granulacije do 4mm.</p> <p>Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm.</p> <p>Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno.</p> <p>Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m³ posteljice: 905x0,4x0,2 m³ 72.40</p> | m ³ | 72.40 | | | | |
| 9. | <p>Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti Sz od najmanje 95% u odnosu na standardni postupak po Proctoru. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracijske ploče maksimalne radne težine 5,0kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m³ iskopa : 905x0,4x0,6 m³ 217.20</p> | m ³ | 217.20 | | | | |
| Ukupno A: | | | | | | | |

| B Elektromontažni radovi | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---------|--|--|--|--|
| 1. | <p>Nabavka, Isporuka i montaža kablovskih regala sa poklopcem, od perforiranog čeličnog lima naknadno toplo pocinkovanog, za polaganje kablova duž tunela.</p> <p>Regali se fiksiraju na 80 cm od tjemena tunela. Konzole za nošenje kablovskih polica postavljaju se na međusobnom rastojanju od 2m.</p> <p>Pozicija obuhvata nosač kablova za srednja opterećenja MKS 315, debljine 1, visine bočne strane 35mm, konzole nosača AW30/16, čeonom varijabilnom pločom KU5 V, učvršćenu anker vijcima FAZII 10/10GS, odstojnikom DSK 45, vijcima sa šestougaonom glavom SKS 10x80, , US5/30 nosačem, montažnim pločama MP, torban šrafove, matice, ravne i zvjezdaste podloške i sav potreban materijal za nastavak i za izvođenje izjednačenja potencijala regala.</p> <p>Oštećena mesta na regalima pri montaži zaštititi od korozije.</p> <p>Komplet po metru dužnom regala, tipa MKS 315 150 X 35 mm, proizvod OBO Betterman ili ekvivalentan, m 528.00</p> | m | 528.00 | | | | |
| 2. | <p>Isporuka i polaganje u kablovskom rovu fleksibilnih dvoslojnih plastičnih cijevi, spoljnja površina rebrasta unutrašnja glatka, za teška mehanička opterećenja od polietilena žute boje, unutrašnjeg prečnika 51 mm, spoljašnjeg 63 mm, otporne na udarce i vanjske uticaje.</p> <p>Ukupno za materijal i rad a plaća se po dužnom metru položene cijevi tipa: Novotub, 63/51 mm, proizvod Replast corrugati SRL ili ekvivalent met 1021.00</p> | m | 1021.00 | | | | |
| 3. | <p>Isporuka i polaganje napojnog kabla cjevovoda u pripremljeni kablovski rov i temelje stubova. Stavka obuhvata, razvlačenje kabla, izradom toploskupljajućih kablovskih završnica sa povezivanjem na polje javne rasvjete u napojnoj tački i povezivanje na priključnim pločama stubova.</p> <p>Prilikom prikopčavanja kablova na priključne ploče potrebno voditi računa o ravnomjernom opterećenja na sve tri faze, kako je to označeno na planu u prilogu.</p> <p>Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom dužnom metru kabla (prije nabavke kabla provjeriti dužinu nakon obelježavanja trase kabla i</p> | m | 1091 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|--------|--|--|--|--|
| | stubnih mjesta instalacije javnog osvjetljenja) a plaća se po dužnom metru položenog kabla tipa: PP00 4x16 mm ² , 0,6/1kV met 1091.00 | | | | | | |
| 4. | Isto kao pod 3. isporuka i nabavka samonosivog vazdušnog voda sa sajлом 19x0,8 mm. Pod stavkom se podrazumijeva I montaža na postojećim nosačima na spojevima cijevi, postavljanjem stege sajla nosač I uvođenje u stub na priključne ormare Ukupno za materijal i rad a plaća se po dužnom metru položenog kabla tipa: PP/0 4x16 mm ² , 0,6/1kV met 152.00 | m | 152 | | | | |
| 5. | Isto kao pod 3. samo napojnog kabla za vezu između razvodnih ormara tunela PP00 5x25 mm ² , 0,6/1kV met 616.50 | m | 616.50 | | | | |
| 6. | Isto kao pod 3. samo kabla za povezivanje ormara na stacionaži T7 I T8 radi mogućnosti upravljanja rasvjetom tunela sa obadvije strane PP00-Y 3x2,5 mm ² , 0,6/1kV met 748.00 | m | 748.00 | | | | |
| 7. | Isto kao pod 3. samo kabla za povezivanje svjetiljki 2x36 kroz tunel sistemom ulaz izlaz PP00-Y 3x2,5 mm ² , 0,6/1kV met | m | 720.00 | | | | |
| 8. | Isto kao pod 3. samo kabla za povezivanje svjetiljki R27 sa RO10 kablom tipa PP00 3x4 mm ² , met 100.00 | m | 100.00 | | | | |
| 9. | Povezivanje provodnikom PE 16 mm ² , sabirnicu za uzemljenje u razvodnim tablama tunela sa metalnom konstrukcijom cjevovoda I izvođenje uzemjenja stubova na stubnim mjestima od S3-S8 povezivanjem metalne konstrukcije cjevovoda sa konstrukcijom stuba. Ukupno za materijal I rad a plaća se po dužnom metro položenog kabla met 200.00 | m | 200.00 | | | | |
| 10. | Nabavka i montaža obujmica od prohrom trake ekvivalenta tipu 4710013 proizvod Feman (sa žabicom 471 0213) za fiskiranje kabla PP/0 za stubu. Komplet zanabavku i rad: kom 20 | kom | 20 | | | | |
| 11. | Nabavka i montaža obujmica na svaka 0,4 m, a ulaznom portalu T8, izlaznom T7, za kablove spoljne rasvjete, osvjetljenja tunela I upravljanja osvjetljenjem tunela. Komplet za nabavku i rad a plaća se po ugrađenoj obujmici: kom 105 | kom | 105 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|--------|--|--|--|--|
| 12. | Isporuka i polaganje "gal"- štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući položeni kabal a polažu se nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (l = 1,0 m):kom 995.50 | kom | 995.50 | | | | |
| 13. | Isporuka i polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka treba da je crvene boje od mekanog polivinilhlorida i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju, na dubini od dvadesetak santimetara (prije nanošenja poslednjeg sloja iskopa). Ukoliko se u istom rovu polaže više od jednog kabla iznad svakog kabla je potrebno postaviti pojedinačno pozor traku. Ukupno za nabavku,transport i rad, računato po metru dužnom položene trake:m 905.00 | m | 905.00 | | | | |
| 14. | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka se u rovu polaže nasatice. U rovove se polaže jedna traka, zajednička za komplet instalaciju. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metro dužnom položene Fe/Zn trake (sa potrebnim brojem ukrasnih komada i ostalog sitnog materijala) .kg 736.92 | kg | 736.92 | | | | |
| 15. | Nabavka spoljašnji i unutrašnji transport i ugradnja čeličnih preklopivih osmougaonih stubova, čelika prema S235JR/EN 10025(St 37-2/DIN 17100), debljine min 4mm, osmougaonog poprečnog presjeka, zaštićen toplo pocinkovanog spolja i iznutra nanosom cinka, u skladu sa JUS EN ISO 1461. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko zavarene temeljne ploče (na dnu stuba), koja može biti ispučena ili ravna ali mora da omogućiti efikasno odvođenje vode i ankera (sa maticama),ugrađenih u temelj pri njegovoj izradi. U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem i antivandal | kom | 31 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|--------|--|--|--|--|
| | bravom, najmanjeg stepena zaštite IP 44, unutar kojeg treba da je ugrađen nosač za priključnu ploču kao i sa zavrtanj sa maticom za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stubove, proizvođač treba da isporuči i šablone za centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra od 90 daN/m ² . Prilikom montaže stuba potrebno je provjeriti vertikalnost stuba iz dva upravna pravca. Temljna ploča stuba je 400x400x12, sa prečnikom otvora za anker M24 i rasporedom otvora ankera 280x280 Ukupno računato po ugrađenom preklopivom stubu tip AKM800T, proizvođača Zincometal, ili ekvivalentan visine 8m. kom 31 | | | | | | |
| 16. | Isto kao pod 15, samo preklopivih stubova, na stubnim mjestima S4-S8 sa podnožnom pločom dimenzija 500x500x12 l sa rasporedom otvora ankera 350 x350mm kom 4 | kom | 4 | | | | |
| 17. | Nabavka i transport do gradilišta fabričkog pocinčane konzole za montažu stuba na betonskim platnima konstrukcije, prema nacrtu u prilogu dokumentacije označene sa K Ukupno za materijal:kom 4 | kom | 4 | | | | |
| 18. | Ugradnja konzola na betonskim platnima, prema nacrtu u prilogu projekta. Pod stavkom se podrazumijeva bušenje otvora za ankere M24, punjenje otvora epoksidnom smolom, očvršćivačem i puniocem od kvarcnog pijeska, zatim montaža konzole, njeno dovođenje geodetski u horizontalan položaj a plaća se po ugrađenoj konzoli. kom 4 | kom | 4 | | | | |
| 19. | Isporuka i ugradnja priključnog ormarića na nosaču u stubu. Priključni ormarić je urađen u skladu sa IEC 60439-1, a sadrži izolovane stezaljke za direktno priključenje (bez papučica, omči i sl.) do tri provodnika presjeka do 35 mm ² sa donje strane i jednog provodnika presjeka 1.5-10 mm ² sa gornje strane. Stezaljke su u bojama koje obilježavaju fazne, nulte i zaštitne provodnike. Za zaštitu svetiljke u ploči ugrađena je kombinacija minijaturnih nosača osigurača sa cilindričnim topljivim uloškom DII 1 (E27) do 25A. Ukupno za nabavku i ugradnju računato po ugrađenoj priključnom ormariću ekvivalentnom tipu EKM- 1281, proizvod Raychem, kom 35.00 | kom | 35 | | | | |
| 20. | Isporuka i ugradnja provodnika za vezu svetiljke i priključne ploče sa izradom strujnih veza a plaća se po m1 ugrađenog provodnika tipa: PP00-Y 3x2,5 mm ² , 0,6/1kV met 333 | m | 333.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|-------|--|--|--|--|
| 21. | Isporuca i ugradnja Sapa cijevi za mehaničku zaštitu kablova od terena do uvoda u stub. Ukupno za materijal i rad a plaća se po dužnom metru cijevi prečnika Ø32 mm met 99.00 | m | 99.00 | | | | |
| 22. | Isporuca i ugradnja svjetiljke za osvjetljenje cjevovoda sa LED izvorom svjetlosti izrađene od livene aluminijumske legure, opremljene predspojnim uređajima . U svjetiljci se nalazi zaptiveni optički blok (IP 66 Sealsafe®), koji se sastoji od elektropoliranog i anodno zaštićenog ogledala od aluminijumskog lima visoke čistoće i protektora od termički i mehanički ojačanog stakla. Reflektujuće krilo, čiji oblik određuje vrstu svetlosne raspodele, izrađeno je od aluminijumskog lima obojenog u bijelu boju. U svjetiljci je montira LED izvor sa 32 LED dide, neutralno bijele boje (4100K), nominalnog fluksa (lm 5500) snage 53W. Svetiljka se montira na stub visine 8m. Ukupno za nabavku, transpot i rad, računato po ugrađenoj svjetiljci na pozicijama S1-S33 kao i R26 i R27, tipa: IPSO 32 LEDS 500MA NW GLASS STANDARD FLAT SMOOTH, STEEL LUM, proizvod Schreder Group GIE ("Minel-Schreder" - Beograd), ili ekvivalentan kom 35.00 | kom | 35.00 | | | | |
| 23. | Isporuca i ugradnja projektor na stubnim mjestima označenim sa R6 i R7 za osvjetljenje cjevovoda sa LED izvorom svjetlosti, na dionici od R26 do R27 izrađene od livene aluminijumske legure, opremljene predspojnim uređajima . U svjetiljci se nalazi zaptiveni optički blok (IP 66 Sealsafe®), koji se sastoji od elektropoliranog i anodno zaštićenog ogledala od aluminijumskog lima visoke čistoće i protektora od termički i mehanički ojačanog stakla. Reflektujuće krilo, čiji oblik određuje vrstu svetlosne raspodele, izrađeno je od aluminijumskog lima obojenog u bijelu boju. U svjetiljci se montira LED izvor sa 64 LED diode, neutralno bijele boje (4100K), nominalnog fluksa (lm 11000) snage 106W. Reflektor se montira na stub visine 8m. Ukupno za nabavku, transpot i rad, računato po ugrađenom reflektoru, tipa: NEOS 3 LEDS 500MA 64, proizvod Schreder Group GIE ("Minel-Schreder" - Beograd). Ili ekvivalentnog kom 2.00 | kom | 2 | | | | |
| 24. | Nabavka isporuka i montaža, nadgradnih vodonepropusni fluorescentnih svjetiljki IP 65, sa dva svjetlosna izvora T8, 36 W karakteristike 4000K , Ra 85,G13, prema planu el. instalacije. Podrazumijeva se kompletna svjetiljka sa | kom | 132 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|------|--|--|--|--|
| | sijalicom, elektronskom prigušnicom i opremom za rad, a plaća po ugrađenoj svetiljci ekvivalentnoj tipu RCS236/1/IP65, kom 132.00 | | | | | | |
| 25. | Nabavka materijela I povezivanje postoejećeg ormara RO_3 sa novoprojektovanim ormarom NKO_1, kablom tipa PP00 5x25 mm2. Ukupno za materijal I rad a plaća se po dužnom metru položenog kabla met 4.00 | m | 4 | | | | |
| 26. | <p>Nabavka i ugradnja razvodnog ormara, NRO-1 koji se montira na stacionaži T8, urađenog od ojačanog poliestera slijedećih karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nezapaljiv, - nehidroskopan, - otporan na mehanička oštećenja IK 10, - otporan na hemijska dejstva atmosferskih agenasa, - stepen zaštite IP 65 - montažna ploča je od izolacionog materijala - Predvidjeti slobodan prostor za od 10% <p>Ormar je tipa GW 46003 proizvodnje Gewiss ili ekvivalentan, dimenzija 405x500x200, komplet sa sledećom opremom :</p> <p>3-polni niskonaponski rastavljač, sa sigurnim odvajanjem glavnih kontakata, električnih karakteristika prema IEC 60947-1, za montažu na DIN šinu, nazivnog napona U=380-415V, tipa;</p> <p>INTERPACT INS 100A/3P, 20 kA, 5500A/1sek, proizvod Schneider ili ekvivalent, kom 1</p> <p>3-polni osigurač rastavljač, prema IEC 60947-5-1, za ručno upravljanje strujnim kolima pod opterećenjem, sa nožastim uloškom DIN (NH), za vertikalnu montažu na DIN šinu, tipa:</p> <p>ISFT 100 3P, DIN (NH000), proizvod Schneider ili ekvivalentan, kom 1</p> <p>Odvodnici za zaštitu od prenapona uslijed atmosferskog pražnjenja i sklopnih prenapona tipa 2 (klasa C) prema EN 61643-11 (VDE 0675 dio 6-11) , LPZ 1 - LPZ 2, za system napajanja TN-C, impulsne struje 60kA (8/20us), nivoa zaštite < 1,3kV, nazivnog napona 280 V, tipa V 20-C/3-280 proizvod OBO Betterman, ili ekvivalentan: kom 1</p> <p>dvopoziciona izborni prekidač 0-1, prema IEC 60669-1 i IEC 60947-5-1, za ručno upravljanje strujnim kolima, montaža na DIN šinu, nazivnog napona 230</p> | kom | 1.00 | | | | |

V, nazivne struje 20 A, tipa iSSW
1CO, ASE18070, proizvod Schneider ili ekvivalentan, **kom 1**

3-polni kompaktni prekidač snage niskog napona sa diferencijalnom zaštitnom jedinicom podesivog vremena reagovanja, prekidne moći 25kA po IEC 60947-2, nazivne struje I=100A, sa termomagnetnom zaštitnom jedinicom podesive prekostrujne zaštite u opsegu 0,7 - 1In, fiksne kratkospojne zaštite, tipa: 3P3D TM40D VIGI MH NSX100B, proizvod Schneider iliekvivalentan, **kom 2**

3-polni kontaktor (AC3) za ugradnju na DIN 35 mm šinu, nazivne struje I=65A, upravljačkog napona 230,,240V AC, tipa D TeSys kontaktoru LC1K65P7, 65A 3P 1N/O+1N/C, 230V 50/60HZ, proizvod Schneider ili ekvivalentan, **kom 2**

grebenasti rotacioni rastavljač, za montažu na vrata ormara, stepena zaštite IP 65, sa ručicom sa mogućnošću zaključavanja, dvopoložajni, 1 -2 prema standardima IEC 947-4-1, nazivne struje 12 A,**kom 1**

Uklopni sat sa dva kanala, sa automatskom promjenom vremena ljeto zima, sa ciklusom 60 min., 24 h, 7 d, 7 d + datum, **kom 1**

3-polni minijaturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=16A, sličan tipu iC60H 3P 16A C, A9F83116 ili MCB -C/16A, **kom 1**

1-polni minijaturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=16A, sličan tipu iC60H 1P 16A C, A9F83116 ili MCB -C/16A, **kom 2**

1-polni minijaturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja B, nazivne struje I=6A, tipa iC60H 1P 6A B, A9F8306 ili MCB -B/6A, proizvod Schneider ili ekvivalentan, **kom 3**

1-polni minijaturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja B, nazivne struje I=10A, tipa iC60H 1P 10A B, A9F83110 ili MCB -B/10A, proizvod Schneider ili ekvivalentan, **kom 2**

| | | | | | | |
|-----|--|-----|------|--|--|--|
| | <p>Signalna svetiljka, 22mm, sa zaštitnom LED sijalicom za 220VAC, zelena tip XVLA... "Telemecanique", ili ekvivalent, kom 3 Ukupno pod 26: kom 1.00</p> | | | | | |
| 27. | <p>Isto kao pod 26. samo razvodnog ormara, NRO-2 koji se montira na stacionaži T7, u sa sledećom opremom : dvopoziciona izborni prekidač 0-1, prema IEC 60669-1 i IEC 60947-5-1, za ručno upravljanje strujnim kolima, montaža na DIN šinu, nazivnog napona 230 V, nazivne struje 20 A, tipa iSSW 1CO, ASE18070, proizvod Schneider ili ekvivalentan, kom 1</p> <p>3-polni kontaktor (AC3) za ugradnju na DIN 35 mm šinu, nazivne struje I=25A, upravljačkog napona 230,,240V AC, sličan tipu modelu D TeSys kontaktoru LC1K25P7, 25A 3P 1N/O+1N/C, 230V 50/60HZ, kom 1</p> <p>grebenasti rotacioni rastavljač, za montažu na vrata ormara, stepena zaštite IP 65, sa ručicom sa mogućnošću zaključavanja, dvopoložajni, 1 -2 prema standardima IEC 947-4-1, nazivne struje 12 A, kom 1</p> <p>Uklonni sat sa dva kanala, sa automatskom promjenom vremena ljeta zima, sa ciklusom 60 min., 24 h, 7 d, 7 d + datum, kom 1</p> <p>3-polni minijturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=16A, sličan tipu iC60H 3P 16A C, A9F83116 ili MCB -C/16A, kom 1</p> <p>1-polni minijturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=16A, sličan tipu iC60H 1P 16A C, A9F83116 ili MCB -C/16A, kom 2</p> <p>1-polni minijturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja B, nazivne struje I=10A, tipa iC60H 1P 10A B, A9F83110 ili MCB -B/10A, proizvod Schneider ili ekvivalentan, kom 2 Ukupno pod 27: kom 1.00</p> | kom | 1.00 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|------|--|--|--|--|
| 28. | <p>Isporuka formiranje polja javne rasvjete za upravljanjem osvjetljenjem u postojećoj trafostanici 1x250 kVA, kom 1</p> <p>3-polni kompaktni prekidač snage niskog napona, bez zaštitne jedinice, prekidne moći 25kA po IEC 60947-2, nazivne struje I=100A, tipu 3P NSX100B proizvođača Schneider ili ekvivalent, kom 1</p> <p>Termomagnetna zaštita jedinica, za NSX100 kompakt prekidač, fiksne kratkospojne zaštite i podesive prekostrujne zaštite u opsegu 0,7 - 1 In, slična tipu: 3P3D TM40D proizvođača Schneider ili ekvivalent, kom 1</p> <p>3-polni kontaktor (AC3) za ugradnju na DIN 35 mm šinu, nazivne struje I=65A, upravljačkog napona 230,,240V AC, tipa D TeSys kontaktoru LC1K65P7, 65A 3P 1N/O+1N/C, 230V 50/60HZ proizvođača Schneider ili ekvivalent, kom 2</p> <p>Uklopni sat sa dva kanala, sa automatskom promjenom vremena ljeto zima, sa ciklusom 60 min., 24 h, 7 d, 7 d + datum, kom 1</p> <p>dvopoziciona izborni prekidač 0-1, prema IEC 60669-1 i IEC 60947-5-1, za ručno upravljanje strujnim kolima, montaža na DIN šinu, nazivnog napona 230 V, nazivne struje 20 A, tipa iSSW, 1CO, ASE18070, proizvođača Schneider ili ekvivalent, kom 1</p> <p>1-polni minijaturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja B, nazivne struje I=10A, tip iC60H 1P 10A B, A9F83110 ili MCB -B/10A proizvođača Schneider ili ekvivalent, kom 1</p> <p>Ukupno pod 28: kom 1.00</p> | kom | 1.00 | | | | |
| 29. | <p>Isporuka i ugradnja oznaka trase kabla. Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, početak i kraj kablovica, eventualna mjesta približavanja, paralelnog vođenja ili ukrštanja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama, kao i na svim onim mjestima gde nadzorni organ smatra da je potrebno (predmjer je rađen na osnovu predpostavljenog broja oznaka i podliježe izmjeni).</p> <p>Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, ugrađenoj na betonskoj kocki.</p> | kom | 15 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------|------|--|--|--|--|
| | Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci: kom 15.00 | | | | | | |
| 30. | Sitni nespecificirani montažni materijal (obujmice, tiple sa šarafima...) paušal | paušal | | | | | |
| 31. | Snimanje tačnog položaja napojnog kabla i stubnih mjesta i izrada katastarske situacije: kom 1.00 | kom | 1.00 | | | | |
| 32. | Isporuka I dostavljanje Investitoru neophodne reserve opreme specificirne stavkom: stavka 22. kom 5.00 stavka 23. kom 1.00 stavka 24. kom 10.00 | ukupno | | | | | |
| 33. | Troškovi Ispitivanje izvedenih građevinskih I elektromontažnih radova, obezbeđivanje certifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja, itd pauš | paušal | | | | | |
| 34. | Izrada projekta održavanja koji treba da definiše stvarno izvedeno stanje, sa prospektima ugrađene opreme sa svim podacima za nabavku rezervnih dijelova za održavanje kao I sa atestima ugrađene opreme pauš | paušal | | | | | |
| | Ukupno B: | | | | | | |
| Ukupno bez PDV-a (A+B) | | | | | | | |
| PDV 19% | | | | | | | |
| Ukupan iznos sa PDV-om: | | | | | | | |
| 1) brojkama | | | | | | | |
| 2) slovima | | | | | | | |

Uslovi ponude:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Rok izvršenja ugovora je | |
| Mjesto izvršenja ugovora je | |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja | |
| Garantni rok | |
| Rok plaćanja | |
| Način plaćanja | |
| Period važenja ponude | |

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI
PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA
/PODUGOVARAČA¹³**

_____ (ponuđač)

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
_____ (ime i prezime i radno mjesto), u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim
nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba
interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj
___ od _____ godine za nabavku _____ (*opis predmeta*), u smislu člana 17 stav 1
Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog
ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

¹³ Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Naručilac se obratio Inženjerskoj komori Crne Gore sa Zahtjevom br. 20-00-2568 od 04.12.2015. godine, koji organ se aktima broj: 01-5253/3 od 09.12.2015. godine izjasnio da su ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze tj. licence:

Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licencu za:

- *Izvođenje geodetskih radova;*
- *Izvođenje elektro-instalacija jake struje;*

Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za:

- *Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova;*
- *Rukovođenje izvođenjem elektro-instalacija jake struje;*

Ponuđač prilaže uz ponudu potvrdu da je zaposleni inženjer ujedno i član Inženjerske komore.

**DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE
SPOSOBNOSTI**

- Nije potrebno.

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije godine, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja;

izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

izjave o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i broju rukovodećih lica u posljednje tri godine;

izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;

izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

| |
|--|
| LISTA RADOVA KOJI SU IZVEDENI U POSLJEDNJIH DVIJE DO PET GODINA |
|--|

| Red. br. | Vrsta izvedenog rada | Naručilac radova (investitor) | Vrijednost izvedenih radova (€) | Vrijeme izvođenja radova (početak i kraj) | Lokacija izvođenja radova | Klijenti koji se mogu kontaktirati za dodatne informacije |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA
O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA,
KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO
KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE
KONKRETNIH RADOVA**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____
(ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/ član zajedničke ponude _____ posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi.

| Red. br. | Prezime i ime | Školska sprema i zvanje | Licenca, odobrenje i sl. | Godine prakse u struci | Funkcija koju će zauzimati |
|----------|---------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| ... | | | | | |

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

IZJAVA**PONUĐAČA O PROSJEČNOM GODIŠNJEM BROJU ZAPOSLENIH I BROJU RUKOVODEĆIH LICA U POSLJEDNJE TRI GODINE**

Ovlašćeno lice ponuđača /člana zajedničke ponude _____,
(ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da je ponuđač/član zajedničke ponude _____ u posljednje tri godine imao prosječni godišnji broj zaposlenih i broj rukovodećih lica u posljednje tri godine prema tabeli koja slijedi.

| | _____ godina | _____ godina | _____ godina |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| prosječni godišnji broj zaposlenih | | | |
| broj rukovodećih lica | | | |

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

IZJAVA**O TEHNIČKOJ OPREMI KOJU PONUĐAČ IMA NA RASPOLAGANJU ZA
IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da je ponuđač/član zajedničke ponude _____ tehnički opremljen i osposobljen za izvođenje predmetnih radova i da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi

| Red. br. | Vrsta i karakteristike sredstava i opreme | Pravni osnov raspolaganja (svojina/zakup/podugovor...) | Godina proizvodnje | Količina | |
|----------|---|---|--------------------|---|---|
| | | | | Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže | Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| ... | | | | | |

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA O
NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU
PODIZVOĐAČA¹⁴**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/član zajedničke ponude _____ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku _____, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

- 1.
- 2.
-

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

¹⁴Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2, PIB: 02002230; Matični broj: 20/31-00112-1 Broj računa: 535-567-27; Naziv banke: Prva banka Crne Gore koga zastupa Izvršni direktor Stefano Pastori, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudāča _____ sa sjedištem u _____, ulica _____, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: **Izvođač**).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija broj 194/15 od 14.12.2015. godine za otvoreni postupak za nabavku radova za potrebe HE „Perućica“ - Isporuka opreme i izvođenje instalacija rasvjete duž cjevovoda; Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____; Ponuda ponudāča (naziv ponudāča) broj _____ od _____.

Član 1

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova za potrebe HE „Perućica“ - Isporuka opreme i izvođenje instalacija rasvjete duž cjevovoda. Ponuda Izvođača i specifikacija Naručilaca integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

Član 2

Ukupna cijena za izvođenje ugovora iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi _____ € (_____ Eura).

PDV 19% u iznosu od _____ €.

Ukupna cijena za izvođenje radova iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi _____ € (_____ Eura).

Plaćanje za izvedene radove iz člana 1 ovog Ugovora će se vršiti u roku od 60 kalendarskih dana po ispostavljanju privremenih/okonačane situacije prema EPCG AD Nikšić – Direkcija za nabavku i logistiku, adresa: Vuka Karadžića br. 2 Nikšić (n/r Radovan Radojević, dipl.maš.ing.), kao i njihove ovjere od strane nadzornog organa Naručilaca.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u st.1 ovog člana Naručilac garantuje i Izjavom datom u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu izdavanja isprave, kojom se objezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki (“Sl.list CG” br.62/11), koja Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

Sve isplate će se vršiti na žiro račun IZVOĐAČA br. _____ kod _____ banke.

Član 3

Materijal i oprema koju obezbeđuje Izvođač mora imati iste karakteristike kao što je opisano tehničkom specifikacijom i za isti Izvođač je obavezan prilikom izvođenja radova dostaviti dokaz o njegovom kvalitetu (atesti, sertifikati i dr.) u skladu sa važećim propisima i standardima.

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog govora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede u svemu prema tehničkoj dokumentaciji i Glavnom projektu, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Član 4

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Naručioca i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će mjesečnu privremenu i okončanu situaciju dostaviti Nadzornom organu (**Naručiocu**) preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju Naručiocu.

Član 5

Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1 ovog Ugovora izvoditi stručno i kvalitetno sa svojom radnom snagom u roku od **120 dana** od dana obostranog potpisivanja Ugovora, odnosno od dana uvođenja Izvođača u posao.

Naručilac je dužan da Izvođača uvede u što kraćem roku od dana potpisivanja ovog Ugovora. U protivnom, Izvođač će imati pravo da produži rok za završetak objekta.

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

U protivnom, Izvođač će imati pravo da za ovaj period produži rok za završetak objekta.

Mesto izvršenja ugovora je HE "Perućica".

Član 6

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručilac mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pismeno o tome obavijestiti Naručioca, te pribaviti pismenu saglasnost od Naručioca u roku od 3 dana za produženje roka potpisanu i ovjerenu od Naručioca.

Danom završetka radova smatra se dan obostrano utvrđen građevinskim dnevnikom.

Izvođač se obavezuje:

- da ugovorene radove izvede prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, standardima i pravilima struke, tehničkim propisima i uzansama koje važe za ugovorene radove, i da materijali, koje Izvođač obezbjeđuje, odgovaraju tehničkim propisima i standardima i tehničkoj dokumentaciji, Ponudi br. - ___/___ od ___ godine i odredbama ovog Ugovora;
- da obezbijedi specificirani materijal i opremu koja mora imati iste karakteristike kao što je opisano tehničkom specifikacijom i ponudom Izvođača;

- prilikom izvođenja radova dostavi dokaz o njihovom kvalitetu u skladu sa važećim propisima i standardima;
- da obezbijedi dokaz o kvalitetu ugrađenog materijala i opreme;
- da imenuje odgovorno lice koje će rukovoditi radovima i radnom snagom;
- da radove izvede stručnim radnicima koji raspolažu iskustvom na izvođenju predmetnih radova;
- da u skladu sa Zakonom obilježi i obezbijedi gradilište, postavi saobraćajnu signalizaciju,
- da danom uvođenja u posao dostavi naručiocu sljedeću dokumentaciju: Rješenje o imenovanju odgovornog rukovodioca radova, odgovarajuću licencu za odgovornog rukovodioca radova, odgovarajuću licencu za firmu;
- dužan je da odmah pismeno obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- da obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije predviđene važećim propisima za ovu vrstu radova;
- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom;
- da obezbijedi dokaz o osiguranju za štetu od relevantnog profesionalnog rizika;
- da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti na radu;
- da obezbijedi prije polaganja kablova Atesnu dokumentaciju za kablove i kablovski pribor, a nakon polaganja izvrši naponsko ispitivanje ugrađenih kablova i za iste dostavi protokole o ispitivanju od ovlaštene institucije,
- dostavi izjavu da su radovi izvedeni u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda („Sl list CG“ br.33/09 i 57/13).

Član 7

Naručilac se obavezuje:

- da Izvođača u što kraćem roku uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za nesmetano izvođenje radova;
- da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa gradilištu (predaja gradilišta);
- da preda izvođaču Rješenje o imenovanju nadzornog organa;
- da obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvršenja radova i prisustvuje primopredaji radova;
- da izvrši plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora.
- da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

Član 8

Ugovorne strane su dužne srazmjerno svojim obavezama da na gradilištu preduzimaju mjere radi obezbeđenja sigurnosti objekta ili radova, opreme, uređaja i instalacija, zaposlenih, prolaznika i okoline.

Član 9

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz člana 1 ovog ugovora i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane Naručioca produženom roku, tada Naručilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi Izvođač.

Član 10

Izvođač je dužan da prije početka izvođenja radova postavi na vidno mjesto tablu sa podacima o izvođaču radova, naručiocu, datumu početka i završetka radova, nadzornom organu i odgovornom rukovodiocu radova.

Član 11

Garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal je _____, a počinje teći od dana primopredaje radova.

Izvođač je dužan da otkloni, o svom trošku, sve nedostatke konstatovane tehničkim pregledom.

Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala.

Ako Izvođač ne otkloni nedostatke u primjerenom roku koji mu je ostavljen, Naručilac ima pravo da te nedostatke otkloni sam ili angažovanjem drugog lica, na račun Izvođača, s tim što je pri tom dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika. Izvođač nije dužan da otkloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjесnog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica. Za ugrađenu opremu ваži garancija proizvođača.

Član 12

Nadzorni organ овлашćen je da se stara i kontrolišе: da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj specifikaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontrolišе dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz ваžećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano овлашćenje od Naručioca. Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 13

Izvođač je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji ваže u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 14

Izvođač će kod zajednice za osiguranje imovine i lica, prema svom izboru, tokom realizacije Ugovora tj. do puštanja objekta u rad osigurati radove, materijal io premu od uobičajenih rizika u skladu sa zakonskim propisima. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Član 15

Ako Izvođač zakasni sa završetkom objekta svojom krivicom, dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ukupnih radova, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Član 16

Izvođač radova se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda Garanciju banke za dobro izvršenje posla na iznos od _____ eura (_____/100), što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora, koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka iz člana 5 ovog ugovora.

Izvođač se obavezuje da po kompletno završenom poslu Naručiocu preda Garanciju banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku definisanom članom 11 stav 1 ovog Ugovora, na iznos od _____ (i slovima: _____ eura), odnosno 5% ugovorene cijene.

Garancije iz člana 16 ovog Ugovora moraju biti izdate od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili inostrane banke preko korespondentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca. Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, vrati Izvođaču radova garancije iz člana 16 ovog Ugovora.

Član 17

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 18

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova, koju obrazuje Naručilac, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.

Član 19

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

Član 20

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Sve sporove koji mogu nastati u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 21

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11 i 57/14) ništav je.

Član 22

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 primjerka dostavljaju IZVOĐAČU, a 2 (dva) primjerka NARUČIOCU. Naručiocu.

IZVOĐAČ

NARUČILAC

**Saglasan sa tekstom nacрта ugovora,
Ovlašćeno lice ponuđača**

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

1. NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje

podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašteno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku "ili ekvivalentno"

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponudač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlaštenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponudač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlaštenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponudač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponudač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije

može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je безусловna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl.list CG" broj 42/11 i 57/14.)

Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana¹⁵, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (e-mailom) na adresu naručioca **mirko.dedovic@epcg.com**.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda", a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

2. IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

¹⁵ u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU
JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od _____. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke) i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.